

FISKALNI SEKTOR⁴²

05

⁴² U toku pisanja Izvještaja nijesu bili raspoloživi podaci Fonda za zdravstveno osiguranje.

Javne finansije Crne Gore u periodu januar–septembar 2025. godine karakteriše izražena ekspanzija rashodne strane budžeta, koja je rasla znatno bržim intenzitetom od prihoda u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Kao rezultat takvih kretanja ostvaren je gotovinski deficit konsolidovanog javnog sektora na nivou od 0,94% BDP-a, dok je budžetski deficit centralnog nivoa vlasti iznosio 1,09% BDP-a. Iako su oba deficita niži od planiranih oni predstavljaju pogoršanje fiskalne pozicije u odnosu na prethodnu godinu kada je zabilježen suficit.

Na prihodnoj strani budžeta izvorni prihodi su tokom prva tri kvartala 2025. godine ostvarili umjeren nominalni rast u odnosu na isti period prethodne godine, ali uz blago odstupanje u odnosu na plan. Poreski prihodi ostali su dominantan izvor fiskalnih sredstava, pri čemu je najznačajniji doprinos dao porez na dodatu vrijednost (PDV). Prihodi od PDV-a ostvarili su dvocifren godišnji rast, što ukazuje na snažnu domaću potražnju, rast finalne potrošnje i turističke aktivnosti, ali i na unapređenje poreske discipline, širenje poreske osnovice i smanjenje obima sive ekonomije. Istovremeno, povećan obim povraćaja PDV-a djelimično je amortizovao još snažniji rast ovog prihoda. Nasuprot tome, prihodi od doprinosa zabilježili su značajan pad u odnosu na prethodnu godinu, naročito doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), koji su smanjeni za više od jedne trećine na godišnjem nivou. Ovaj pad dominantno je strukturnog karaktera i predstavlja direktnu posljedicu fiskalne reforme sprovedene kroz smanjenje stope doprinosa za PIO za zaposlene za 10,5%, u skladu sa mjerama definisanim Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024–2027. Time je svjesno smanjen fiskalni kapacitet doprinosa, uz cilj rasterećenja rada i podsticanja formalne zaposlenosti, dok je dio tereta finansiranja penzijskog sistema preusmjeren na budžet.

Rast rashoda je u najvećoj mjeri bio determinisan povećanim transferima za socijalnu zaštitu, prvenstveno izdvajanjima za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koja čine najveću pojedinačnu stavku tekuće potrošnje. Ovaj rast odražava efekte indeksacije penzija, povećanja broja korisnika, kao i obavezu budžeta da nadomjesti manjak prihoda Fonda PIO nastao usljed reforme doprinosa. Dodatni pritisak na rashodnu stranu budžeta potekao je od veće realizacije kapitalnih izdataka, koji su u prva tri kvartala 2025. godine zabilježili snažan godišnji rast. Povećana kapitalna potrošnja odraz je intenziviranja izgradnje infrastrukturnih projekata i investicija države, što kratkoročno opterećuje fiskalni bilans, ali potencijalno doprinosi srednjoročnom ekonomskom rastu i jačanju proizvodnih kapaciteta.

Sveukupno posmatrano, fiskalna kretanja u prvih devet mjeseci 2025. godine ukazuju na prelazak iz suficitne u umjereno deficitnu poziciju, uz izražene strukturne promjene na prihodnoj strani budžeta i rast rashoda koji imaju visok stepen nefleksibilnosti. Održavanje stabilnosti javnih finansija u narednom periodu biće uslovljeno sposobnošću ekonomije da generiše snažniji rast poreske osnovice, daljim unapređenjem efikasnosti poreske naplate, kao i pažljivim upravljanjem socijalnim transferima i penzijskim izdvajanjima, kako bi se ublažili srednjoročni pritisci na budžetski bilans.


5.1. Javne finansije Crne Gore⁴³

Prema procjeni Ministarstva finansija, za prvih devet mjeseci 2025. godine ukupni **javni prihodi**⁴⁴ iznosili su 2,42 milijarde eura, odnosno 29,81% procijenjenog BDP-a za 2025. godinu⁴⁵ (Prilog D, tabela 12). Ostvareni ukupni javni prihodi bili su manji za 38,85 miliona eura ili 1,58% u odnosu na planirane za posmatrani period, a veći za 39,58 miliona eura ili 1,66% u odnosu na isti period prethodne godine. Sve stavke prihoda zabilježile su povećanje na godišnjem nivou, pri čemu je najveće povećanje evidentirano kod poreza na dodatu vrijednost (128,62 miliona eura ili 14,27%).

U strukturi javnih prihoda dominantni su bili prihodi od poreza (78,17%), zatim prihodi od doprinosa (12%), dok se preostali iznos (9,83%) odnosio na prihode od naknada (4,66%), donacija (2,35%), ostalih prihoda (2,14%) i od taksi (0,68%).

Javna potrošnja u periodu januar–septembar 2025. godine dostigla je iznos od 2,50 milijardi eura, što predstavlja 30,75% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. U odnosu na plan, rashodi su realizovani na nižem nivou za 134,14 miliona eura, odnosno 5,10%, dok su u poređenju sa istim periodom prethodne godine povećani za 235,42 miliona eura, što predstavlja nominalni rast od 10,40%. Najizraženiji godišnji rast zabilježen je kod transfera za socijalnu zaštitu, koji su uvećani za 85,41 milion eura. Ovo povećanje dominantno je rezultat rasta izdataka za penzije, uslovljenog redovnim usklađivanjem penzijskih primanja sa kretanjem inflacije i prosječne bruto zarade, kao i kontinuiranim povećanjem broja korisnika penzijskog sistema.

Grafikon 5.1



Izvor: Ministarstvo finansija

Nedostajuća sredstva tokom prvih devet mjeseci tekuće godine iznosila su 838,77 miliona eura. Tokom prvih devet mjeseci 2025. godine država se zadužila u iznosu od 8,85 miliona eura preko domaćih izvora finansiranja i 940,22 miliona eura preko inostranih. Primici od prodaje imovine iznosili su 6,51 milion eura, a primici od otplate kredita 14,62 miliona eura, dok su prihodi od transfera iz budžeta iznosili 19,58 miliona eura. S obzirom da je iznos transakcija finansiranja veći od iznosa nedostajućih sredstava, državni depoziti su povećani za 151,01 milion eura.

Posmatrano po ekonomskoj klasifikaciji, najveću stavku izdataka predstavljali su transferi za socijalnu zaštitu (826,84 miliona eura ili 10,18% BDP-a, dominantno zbog izdataka za penzije) i bruto zarade (566,11 miliona eura ili 6,97% BDP-a), dok su transferi institucijama, pojedinci-

⁴³ Strukturu javnih finansija Crne Gore čini budžet Crne Gore sa državnim fondovima (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za obeštećenje, Zavod za zapošljavanje i Fond rada) i budžetima lokalnih samouprava (Prijestonica Cetinje, Glavni grad Podgorica i 23 opštine).

⁴⁴ Ukupni javni prihodi obuhvataju prihode budžeta, državnih fondova i lokalne samouprave.

⁴⁵ Izvor: Ministarstvo finansija; procijenjeni BDP za 2025. godinu iznosi 8,12 milijardi eura.

ma, nevladinom i javnom sektoru iznosili 406,21 milion eura ili 5%, a kapitalni izdaci 280,23 miliona eura ili 3,45% BDP-a.

Nivo javnih prihoda u prva tri kvartala 2025. godine niži je od realizovane javne potrošnje, pa je **gotovinski deficit** javnog sektora iznosio 76,57 miliona eura ili 0,94% procijenjenog BDP-a, dok je u istom periodu prethodne godine evidentiran gotovinski suficit javnog sektora u iznosu od 119,27 miliona eura ili 1,56% BDP-a za 2024. godinu (grafikon 5.1).

5.2. Budžet Crne Gore

Prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, **ukupni primici budžeta sa državnim fondovima** tokom prvih devet mjeseci 2025. godine iznosili su 3,06 milijardi eura ili 37,68% procijenjenog BDP-a. U strukturi budžetskih prihoda, 68,58% odnosilo se na izvorne prihode, a 31,42% na pozajmice i kredite iz inostranih i domaćih izvora, primitke od prodaje imovine i primitke od otplate kredita (tabela 5.1).

Izvorni prihodi⁴⁶ budžeta iznosili su 2,10 milijardi eura ili 25,85% procijenjenog BDP-a. U odnosu na planirane ovi prihodi bili su niži za 0,96%, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine bili su viši za 1,16%.

U strukturi izvornih prihoda najveće učešće imali su prihodi od poreza (80,65%), zatim doprinosi (13,84%), dok se preostalih 5,51% odnosilo na naknade (2,50%), ostale prihode (1,89%), takse (0,59%) i donacije (0,53%).


Napлата poreskih prihoda (porezi i doprinosi) ostvarena je u iznosu od 1,98 milijardi eura, od čega se na indirektno poreze odnosilo 1,39 milijardi eura, a na direktne poreze⁴⁷ 0,59 milijardi eura. U okviru poreza, najveći udio u izvornim prihodima čini porez na dodatu vrijednost (49,06%), dok u kategoriji doprinosa najveće učešće u izvornim prihodima imaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (11,66%).

Prihodi po osnovu poreza iznosili su 1,69 milijardi eura i bili su viši u odnosu na planirane za 2,29%, dok su u odnosu na isti period prethodne godine zabilježili rast od 13,05%.

Prihodi od svih poreza zabilježili su rast na godišnjem nivou, pri čemu je najveće povećanje (128,62 miliona eura) zabilježeno kod poreza na dodatu vrijednost, prevashodno kao rezultat rasta potrošnje, to jeste rasta raspoloživog dohotka građana.

Grafikon 5.2

Izvorni prihodi budžeta Crne Gore tokom prvih devet mjeseci 2024. i 2025. godine, u mil. eura



Izvor: Ministarstvo finansija

⁴⁶ U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (usvojenim krajem februara 2023. godine), primici od otplate kredita isključeni su iz izvornih prihoda i sada se vode kao dio transakcija finansiranja.

⁴⁷ Direktne poreze čine: porez na dohodak fizičkih lica, porez na dobit pravnih lica i doprinosi.

Prihodi po osnovu doprinosa iznosili su 290,65 miliona eura i bili su niži za 7,08% u odnosu na planirane, a za 32,43% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, usljed smanjenja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pad ove vrste prihoda posljedica je sprovođenja mjera iz Fiskalne strategije Crne Gore za period 2024–2027, kojima je ukinuto poresko opterećenje od 5,5% na teret poslodavaca, a istovremeno je smanjeno i poresko opterećenje na teret zaposlenih - sa 15% na 10%.

Tabela 5.1

Ostvarenje ukupnih primitaka budžeta Crne Gore i državnih fondova u periodu januar–septembar 2025. godine							
Vrsta primitka	Ostvareno I-IX 2024.	Plan I-IX 2025.	Ostvareno I-IX 2025.	Učešće u ukupnim primicima	Učešće u BDP	Ostvareno u odnosu na plan	Ostvareno u odnosu na I-IX 2024.
	u mil.eura	u mil.eura	u mil. eura	%	%	Index	Index
Porezi	1.498,04	1.655,60	1.693,53	55,31	20,84	102,29	113,05
Porez na dohodak fizičkih lica	59,51	74,35	77,93	2,55	0,96	104,82	130,95
Porez na dobit pravnih lica	204,34	208,72	222,55	7,27	2,74	106,63	108,91
Porez na promet nepokretnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Porez na dodatu vrijednost	901,56	1.011,28	1.030,18	33,65	12,68	101,87	114,27
Akcize	276,91	302,65	298,65	9,75	3,68	98,68	107,85
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	44,69	46,87	52,31	1,71	0,64	111,61	117,05
Ostali državni porezi	11,03	11,73	11,91	0,39	0,15	101,53	107,98
Doprinosi	430,17	312,81	290,65	9,49	3,58	92,92	67,57
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	394,49	278,23	244,89	8,00	3,01	88,02	62,08
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3,67	4,40	5,18	0,17	0,06	117,73	141,14
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	18,54	16,96	23,74	0,78	0,29	139,98	128,05
Ostali doprinosi	13,47	13,22	16,84	0,55	0,21	127,38	125,02
Takse	12,02	13,43	12,35	0,40	0,15	91,96	102,75
Naknade	37,81	54,90	52,40	1,71	0,64	95,45	138,59
Ostali prihodi	74,37	33,66	39,76	1,30	0,49	118,12	53,46
Donacije i transferi	23,41	49,72	11,16	0,36	0,14	22,45	47,67
IZVORNI PRIHODI	2.075,82	2.120,12	2.099,85	68,58	25,85	99,04	101,16
Primici od prodaje imovine	1,57	4,50	1,41	0,05	0,02	31,33	89,81
Primici od otplate kredita	14,42	5,63	14,41	0,47	0,18	255,95	99,93
Pozajmice i krediti od inostranih izvora	717,09	770,01	939,94	30,70	11,57	122,07	131,08
Pozajmice i krediti od domaćih izvora	0,00	115,00	6,13	0,20	0,08	5,33	
UKUPNI PRIMICI BUDŽETA CG I FONDOVA	2.808,90	3.015,26	3.061,74	100,00	37,68	101,54	109,00
BILJEŠKA:							
Procjena BDP za 2025. godinu, u mil. eura					8.124,70		

Izvor: Ministarstvo finansija

Ukupni izdaci budžeta tokom prvih devet mjeseci 2025. godine iznosili su 2,94 milijardi eura ili 36,16% procijenjenog BDP-a. U odnosu na planirane bili su niži za 5,41%, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine zabilježili su rast od 22,79% (tabela 5.2).

Konsolidovani izdaci⁴⁸ budžeta u posmatranom periodu iznosili su 2,19 milijardi eura, što čini 26,93% procijenjenog BDP-a. Realizovani konsolidovani izdaci bili su niži u odnosu na planirane za 118,45 miliona eura ili 5,14%, dok su na godišnjem nivou zabilježili rast od 200,46 miliona eura ili 10,09%.

Tekući budžetski izdaci iznosili su 837,19 miliona eura i bili su niži za 8,14% od planiranih, čemu je najviše doprinijelo smanjenje rashoda za materijal i usluge za 19,67 miliona eura ili 19,34%. Istovremeno, tekući budžetski izdaci bili su viši za 5,93% na godišnjem nivou, pri čemu je najveće povećanje (17,43 miliona eura ili 18,52%) evidentirano kod kamata, usljed dospijea obaveza po osnovu emitovanih obveznica i zaključenih kreditnih aranžmana, a dijelom i kao rezultat poskupljenja izvora finansiranja tokom prethodne dvije godine.

U strukturi budžetske potrošnje, odnosno konsolidovanih izdataka (grafikon 5.3), najveće učešće imali su transferi za socijalnu zaštitu (37,65%) i bruto zarade (23,36%), dok su transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru učestvovali sa 14,14%, a kapitalni izdaci sa 8,60% i kamate sa 5,10%. Na ostale namjene odnosilo se 11,15% budžetskih izdataka.


Otplata dugova (rezidentima i nerezidentima, po osnovu HoV i kredita), po osnovu glavnice, iznosila je 741,78 miliona eura, što predstavlja povećanje od 346,74 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine. Rast zaduženja u prethodnim godinama glavni je razlog povećanog iznosa otplate u posmatranom periodu, za čije finansiranje se država zadužila putem emisije obveznica na međunarodnom tržištu.⁴⁹

Tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, pozajmice i krediti iz inostranih izvora iznosili su 939,94 miliona eura, dok su pozajmice i krediti iz domaćih izvora iznosili 6,13 miliona eura. Usljed navedenog zaduženja, zabilježeno je značajno povećanje iznosa pozajmica i kredita iz inostranih izvora, koji su veći za 222,85 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine (tabela 5.1).

U posmatranom periodu, budžet Crne Gore zabilježio je gotovinski **deficit**⁵⁰ od 88,31 milion eura ili 1,09% BDP-a, dok je u istom periodu prethodne godine zabilježen suficit budžeta u iznosu od 88,12 miliona eura ili 1,15% BDP-a.

Grafikon 5.3

Struktura budžetske potrošnje tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, u %



Izvor: Ministarstvo finansija i kalkulacije CBCG

⁴⁸ U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (usvojenim krajem februara 2023. godine), izdaci po osnovu datih pozajmica i kredita su isključeni iz konsolidovanih izdataka i sada se vode kao dio transakcija finansiranja.

⁴⁹ Ministarstvo finansija realizovalo je emisiju državnih obveznica u iznosu od 850 miliona eura, s rokom dospijea od sedam godina i po kamatnoj stopi od 4,875% godišnje.

⁵⁰ Metodologija obračuna suficita/deficita „Službeni list Crne Gore“, br. 53/09. Gotovinski suficit/deficit predstavlja razliku između izvornih prihoda i konsolidovanih izdataka.

Tabela 5.2

Izdaci budžeta Crne Gore i državnih fondova tokom prvih devet mjeseci 2025. godine							
O P I S	Realizovano I-IX 2024.	Plan I-IX 2025.	Realizovano I-IX 2025.	Učešće u ukupnim izdacima	Učešće u BDP-u	Realizovano u odnosu na plan	Realizovano u odnosu na I-IX 2024.
	u mil.eura	u mil.eura	u mil. eura	%	%	Indeks	Indeks
Tekući budžetski izdaci	790,32	911,34	837,19	28,49	10,30	91,86	105,93
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	503,98	524,17	511,05	17,39	6,29	97,50	101,40
Ostala lična primanja	13,53	18,94	16,89	0,57	0,21	89,18	124,83
Rashodi za materijal i usluge	66,06	101,73	82,06	2,79	1,01	80,66	124,22
Rashodi za tekuće održavanje	20,79	26,72	19,54	0,67	0,24	73,13	93,99
Kamate	94,11	114,54	111,54	3,80	1,37	97,38	118,52
Renta	7,94	10,07	8,6	0,29	0,11	85,40	108,31
Subvencije	44,89	50,52	39,83	1,36	0,49	78,84	88,73
Ostali izdaci	39,02	64,65	47,68	1,62	0,59	73,75	122,19
Transferi za socijalnu zaštitu	739,98	817,97	823,84	28,04	10,14	100,72	111,33
Transferi institucijama, pojedincima NVO i javnom sektoru	277,63	350,51	309,32	10,53	3,81	88,25	111,41
Kapitalni izdaci	137,14	197,48	188,16	6,40	2,32	95,28	137,20
Rezerve	20,47	6,3	4,67	0,16	0,06	74,13	22,81
Otplata garancija	5,85	4,1	4,06	0,14	0,05	99,02	69,40
Otplata obaveza iz prethodnih godina	16,31	18,91	20,92	0,71	0,26	110,63	128,26
KONSOLIDOVANI IZDACI	1.987,7	2.306,61	2.188,16	74,48	26,93	94,86	110,09
Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	180,9	36,44	36,42	1,24	0,45	99,95	20,13
Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	214,14	733,71	705,36	24,01	8,68	96,14	329,39
Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	3,27	23,92	1,49	0,05	0,02	6,23	45,57
Pozajmice i krediti	6,77	5,63	6,68	0,23	0,08	118,65	98,67
UKUPNI IZDACI	2.392,78	3.106,31	2.938,11	100	36,16	94,59	122,79
BILJEŠKA:							
BDP Crne Gore u mil. eura, procjena					8.124,70		

Izvor: Ministarstvo finansija

5.3. Lokalna samouprava

Prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, izvorni prihodi lokalne samouprave za prvih devet mjeseci 2025. godine iznosili su 321,76 miliona eura ili 3,96% BDP-a, što je niže za 18,57 miliona eura ili 5,46% u odnosu na planirane, a više za 15,56 miliona eura ili 5,08% u poređenju sa ostvarenim prihodima u istom periodu prethodne godine. Pozitivno odstupanje u odnosu na uporedni period prethodne godine zabilježile su sve kategorije prihoda, izuzev ostalih prihoda. Smanjenje ove kategorije prihoda prvenstveno je posljedica niže uporedne osnove - perioda januar–septembar 2024. godine - tokom kojeg su ostvareni veći jednokratni prihodi po osnovu naplate dospjelih potraživanja Opštine Bar za naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, sa pripadajućom kamatom, dok su u tekućem periodu zabilježeni niži iznosi naplaćenih novčanih kazni i oduzetih imovinskih koristi.

Izdaci lokalne samouprave tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, prema preliminarnim podacima, iznosili su 310,02 miliona eura ili 3,82% BDP-a. U odnosu na planirane zabilježili su pad od 15,69 miliona eura ili 4,82%, dok su u poređenju sa istim periodom prethodne godine bili viši za 34,96 miliona

eura ili 12,71%. Najveće povećanje izdataka u odnosu na uporedni period prethodne godine zabilježeno je kod kapitalnih izdataka (18,30 miliona eura ili 24,81%) i transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru (15,85 miliona eura ili 19,56%).

U posmatranom periodu evidentiran je suficit lokalne samouprave u iznosu od 11,74 miliona eura, dok je otplaćeno 19,79 miliona eura obaveza iz prethodnog perioda (tabela 5.3).

Tabela 5.3

Preliminarni izvorni prihodi i konsolidovani izdaci lokalne samouprave u Crnoj Gori tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, u mil. eura						
Vrsta primitka	Realizovano I-IX 2024.	Plan I-IX 2025.	Realizovano I-IX 2025.		Realizovano u odnosu na plan za I-IX 2025.	Realizovano u odnosu na I-IX 2024.
	mil.eura	mil.eura	mil.eura	% BDP-a	Indeks	Indeks
IZVORNI PRIHODI	306,20	340,33	321,76	3,96	94,54	105,08
Porezi	172,43	210,13	199,40	2,45	94,89	115,64
Takse	4,14	4,39	4,17	0,05	94,99	100,72
Naknade	60,09	63,88	60,50	0,74	94,71	100,68
Ostali prihodi	24,23	13,49	11,99	0,15	88,88	49,48
Primici od otplate kredita	0,14	0,00	0,00	0,00		0,00
Donacije	45,17	48,44	45,70	0,56	94,34	101,17
KONSOLIDOVANI IZDACI	275,06	325,71	310,02	3,82	95,18	112,71
Tekući izdaci	91,01	99,60	95,88	1,18	96,27	105,35
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	56,35	56,71	55,06	0,68	97,09	97,71
Ostala lična primanja	3,32	3,99	3,88	0,05	97,24	116,87
Rashodi za materijal i usluge	14,51	15,33	14,78	0,18	96,41	101,86
Tekuće održavanje	4,02	6,00	5,77	0,07	96,17	143,53
Kamate	1,87	1,61	1,57	0,02	97,52	83,96
Renta	0,46	0,51	0,47	0,01	92,16	102,17
Subvencije	3,22	4,02	3,86	0,05	96,02	119,88
Ostali izdaci	7,26	11,43	10,49	0,13	91,78	144,49
Transferi za socijalnu zaštitu	1,45	3,15	3,00	0,04	95,24	206,90
Transferi inst, pojedincima NVO i javnom sektoru	81,04	101,73	96,89	1,19	95,24	119,56
Kapitalni izdaci	73,76	97,58	92,06	1,13	94,34	124,81
Pozajmice i krediti	0,41	0,00	0,00	0,00		0,00
Rezerve	2,38	2,57	2,40	0,03	93,39	100,84
Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	25,01	21,08	19,79	0,24	93,88	79,13
SUFICIT/DEFICIT	31,14	14,62	11,74	0,14	80,30	37,70
Primarni deficit	33,01	16,23	13,31	0,16	82,01	40,32
Transferi iz Budžeta CG	15,86	20,36	19,58	0,24	96,17	123,46
Otplata dugova	10,62	12,40	12,16	0,15	98,06	114,50
Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,10	0,00		
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	1,21	3,13	2,72	0,03	86,90	224,79
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	0,75	0,31	0,28	0,00	90,32	37,33
Prihodi od privatizacije i prodaje imovine	5,53	6,89	5,11	0,06	74,17	92,41
Primici od otplate kredita	0,14	0,26	0,21	0,00	80,77	150,00
Povećanje/smanjenje depozita	-44,00	-33,17	-27,38	-0,34	82,54	62,23
BILJEŠKA:				8.124,70		
BDP Crne Gore u mil. eura, procjena						

Izvor: Ministarstvo finansija

5.4. Državni fondovi

Prema podacima *Fonda PIO*, tokom prvih devet mjeseci 2025. godine ostvareni su ukupni primici u iznosu od 595,95 miliona eura, što je za 9,49% više nego u istom periodu prethodne godine. Izvorni prihodi Fonda PIO činili su 42,17% ukupnih primitaka i smanjeni su za 37,77%. Penzioni doprinosi (osnovni izvor finansiranja Fonda PIO) činili su 41,83% ukupnih primitaka i zabilježili su pad od 37,95%, usljed smanjenja poreskog opterećenja (sa 20,5% na 10%). Istovremeno, transferi iz budžeta, koji su činili 57,83% ukupnih primitaka, povećani su za 145,42% i iznosili su 344,61 milion eura.

Ukupni izdaci Fonda PIO iznosili su 595,95 miliona eura, što je na nivou plana, dok su na godišnjem nivou zabilježili povećanje od 9,49%. Najznačajniju rashodnu stavku predstavljaju izdaci za penzije, koji su iznosili 99,51% ukupnih izdataka, dok se 0,49% izdataka odnosilo na administrativne troškove. Izdaci po osnovu penzija bili su viši za 9,57% na godišnjem nivou, usljed povećanja penzija po osnovu redovnog usklađivanja penzija, te povećanja broja penzionera.

Na osnovu ostvarenih prihoda i realizovanih izdataka tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, Fond PIO je imao uravnotežen budžet.

Prema podacima *Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG)*, tokom prvih devet mjeseci 2025. godine ostvareni su ukupni primici u iznosu od 46,32 miliona eura, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 4,24%.

Izdaci ZZZCG iznosili su 46,32 miliona eura i bili su viši od planiranih za 2,53%, a za 4,24% u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupnim izdacima, na tekuće izdatke odnosilo se 61,87%, dok je po osnovu transfera za socijalnu zaštitu izdvojeno 34,99%, a za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2,98% i za ostala dugovanja i kapitalne izdatke 0,16%.

Neizmirene obaveze ZZZCG na kraju septembra iznosile su 8,92 miliona eura, prvenstveno zbog obaveza za tekuće izdatke.

Na osnovu ostvarenih prihoda i realizovanih izdataka tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, ZZZCG je imao uravnotežen budžet.

Fond rada, kao klasični budžetski korisnik koji se finansira iz opštih i namjenskih prihoda, tokom prvih devet mjeseci 2025. godine ostvario je primitke u iznosu od 850.409,43 eura, koliko su iznosili i ukupni izdaci, što je niže za 6,13% u odnosu na planirani iznos, a više za 108,26% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Najznačajniju rashodnu stavku predstavljaju izdaci koji se odnose na transfere za socijalnu zaštitu (698.685,51 eura).

Neizmirene obaveze Fonda na dan 30. 09. 2025. godine iznosile su 601.978,31 eura, prevashodno zbog obaveza po osnovu transfera za socijalnu zaštitu.

Na osnovu ostvarenih prihoda i realizovanih izdataka tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, Fond rada je imao uravnotežen budžet.

Fond za obeštećenje, tokom prvih devet mjeseci 2025. godine, ostvario je ukupne primitke u iznosu od 8,38 miliona eura, što je za 10,96% manje u odnosu na planirane primitke i veće za 10,71% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupni izdaci Fonda za obeštećenje iznosili su 8,38 miliona eura i bili su niži za 10,96% u poređenju sa planiranim, a viši za 10,75% u odnosu na isti period prethodne godine.

Na kraju septembra 2025. godine Fond za obeštećenje nije imao neizmirenih obaveza.